Lingua hidatsa

Na Galipedia, a Wikipedia en galego.

A **lingua hidatsa**[2] é unha lingua síux do val do Missouri falada polo pobo hidatsa, que habita principalmente en Dacota do Norte e en Dacota do Sur. Está estreitamente relacionada coa lingua crow, e está seriamente ameazada pola perda de falantes. Unha descrición da cultura hidatsa-mandan, incluíndo unha gramática e un vocabulario da lingua, foi publicada en 1877 por Washington Matthews, un doutor que viviu entre os hidatsa na reserva india de Fort Berthold.[3]

Hidatsa ***hiraaciré'***	
Falado en:	🇺🇸 Estados Unidos
Rexións:	Dacota do Norte, Montana e Dacota do Sur
Total de falantes:	200 e minguando (2007)[1]
Familia:	Síux Síux occidental Síux do val do Missouri **Hidatsa**
Códigos de lingua	
ISO 639-1:	`--`
ISO 639-2:	`---`
ISO 639-3:	`hid (http://www.sil.org/iso639-3/documentation.asp?id=hid)`

No presente, a lingua é obxecto de estudo na tradición da gramática xenerativa.[4]

Notas

1. "Hidatsa en Ethnologue". Consultado o 5 de novembro de 2017.
2. Definición de hidatsa (https://digalego.xunta.gal/gl/termo/34205) no *Dicionario de Galego (https://digalego.xunta.gal/gl/caracteristicas)* de Ir Indo e a Xunta de Galicia.
3. Matthews, Washington (1877). *Ethnography and philology of the Hidatsa Indians*. Government Printing Office.
4. Matthews, G.H. (1965). *Hidatsa Syntax*. Mouton.

Traído desde "https://gl.wikipedia.org/w/index.php?title=Lingua_hidatsa&oldid=5222440"

A última edición desta páxina foi o 13 de agosto de 2019 ás 09:45.

Todo o texto está dispoñible baixo a licenza Creative Commons recoñecemento compartir igual 3.0; pódense aplicar termos adicionais. Consulte os termos de uso para obter máis información.
Wikipedia® é unha marca rexistrada da Wikimedia Foundation, Inc., unha organización sen fins lucrativos.